	Index of Claims													Application/Control No.									Applicant(s)/Patent under											
	10000 000 000 200 200 000 000 000 000 00																									Reexamination								
															10/634,729									EKSTROM, GAYLE R.										
															EX	Examiner									Art Unit								•	
	W														William J. Deane								2614											
	√ Rejected												(Through numers						N	Non-Elec			ted		A	Apı			peal					
	= Allowed							ŀ	Restricted							l	•	Interference			. e		0	O Ob			bjected							
	Claim Date									7		Claim				Date						Claim			Date						_			
		7	ţ						П	1					T		Ť	Т	┯┯┤┆		H			\vdash	_	Oate			ГΤ	\dashv				
	Final	Original	14.48	7/14	2							Final	Original										Final	Original		:								
		1	4	12	<u>15</u>	⊥	-			\Box	7		51			1	士	‡	#	土	\Box			101			士	1	t	力		ゴ		
	\vdash	3	1	1	12	_	╁	+	Н	${\mathbb H}$	-	\vdash	52 53	Н	\dashv	+	+	╀	╁	╬	H	\vdash	\dashv	102	\dashv	-	\perp	+	F	\Box	\Box	4		
		4	2	12	12		L			\Box	ゴ		54				土	İ	I	土	Ш	E		104			\pm	+	+	Н		ᅱ		
	-	5 6	2	1	1=		╁	╀	\vdash	⊢⊦	-{		55 56	Н	-	4	╀	╀	+	+	\vdash	F	_]	105 106	\Box	4	\bot	Ŧ	$oxed{\Box}$	\Box	\Box	\Box		
		7	2	Ĺ	12					\Box	_		57	H	\exists	\dagger	十	\dagger	+	+	H	\vdash	\dashv	107	\dashv	.	\dashv	╁	╁	\vdash	\dashv	\dashv		
	<u> </u>	8 9	12	1	1=		1	\vdash	Н	\perp	7		58	\Box	\Box	\blacksquare	T	Į	1		\Box			108	\Box			Ī	工	\square		コ		
		10	1	1	12	_	╁	╁	Н	+	\dashv	\vdash	59 60	Н	\dashv	+	╁	╁	+	╁	 		\dashv	109	\dashv	-	-	╀	+-	Н	-			
	匚	11	V	1	Έ					\Box	\beth		61			\perp	土	İ	1	上		L		111			士	士				ゴ		
	<u> </u>	12	1	1	扫		╁	┝	Н	+	-∤	<u> </u>	62 63	╂╾┨	\dashv	+	+	╀	+	╀	\vdash	\vdash	4	112	-	\perp	4	+	\vdash	Н	\Box	4		
		14	V	1	2						1		64		\exists	\top	+	t	+	+	H	H	\dashv	114	ᅥ	: +	+	╁	+	H	\dashv	\dashv		
	├—	15 16	V	K	1=	-	╀		Н	4	4	_	65 66	П	1	1	Ţ	Į	Ŧ	\bot	\Box	Έ		115	\exists		1	I		П	\Box	コ		
		17	1	1	1=	†-	十	┢	Н	+	┨	┝	67	H	\dashv	+	+	╁	╁	+-	╂╌┨	-	\dashv	116 117	\dashv	+	+	╀	╀	┦	\dashv	\dashv		
		18	V	V	2		Γ		П	\Box	ユ		68	口	コ		上	Ĺ	1	上				118	ゴ		土	土	上		ユ	_		
		19 20	0	1	2	\vdash	╁	┝	Н	+	┨	┝	69 70	┝╌┤	\dashv	+	╀	╀	╀	┿	Н	\vdash	\dashv	119	\dashv	+		+	╀	\vdash	-	4		
		21	1	Z	Ī					ユ]		71	ธ	士	\perp		t	1	1	Ш			121	\exists	7		1	t		\dashv	1		
	<u> </u>	22	1	<u>K</u>	=	┝	╀	H	Н	- -	┨.	—	72 73	\vdash	\dashv	+	1	L	1	\bot	\Box	\vdash	4	122	\dashv	\Box	Τ.	\bot		П	\dashv	\Box		
		24	1	1	1				H	\top	┪.	┢╌	74	Н	十	+	┿	t	+	╁	Н	\vdash		123 124	\dashv	+	╁	╁	╁╴	Н	+	\dashv		
		25	V	Z	2		ļ.,		\Box	4	7		75	\Box	ゴ	1		L	1	1				125	コ	\Box	1			口		ゴ		
	\vdash	26 27	┝	1	=	┝	-	\vdash	${\mathbb H}$	╁	┨	┝	76 77	Н	┽	+	╁	╀	+	+-	Н	\vdash		126 127	-	+	+	+	⊢	Н	-	-1		
		28		Z	Ε	匚			\Box	丰	1		78		ユ		士	İ	土		Ш	L	Ì	128	1						_	Ⅎ.		
	├─┤	29 30	H	-		┝	Н	Н	\dashv	+	┨.	<u> </u>	79 80	\dashv	+	+	╁	L	+	╀	Н	-		129 130	-	1	4	L	\bot	П	4	7		
		31								士	1		81		1	\pm	T	t	$^{+}$	\pm	Н	-		131	1	+	+	╁		┝┼	\dashv	\dashv		
		32 33	L	_	L	L	Н	Н	\dashv	4	+		82 83		4	\top	T	L	Ţ	Ţ		\Box		132	7	1	1	\perp			1	コ		
		3 3	\vdash	_		\vdash	Н	Н	+	+	┨	_	84	-	+	╁	╁	┝	╁	╁	Н	\vdash		133 134	+	+	╁	╁	\vdash	⊢┼	+	\dashv		
		35					Ц		\Box	\bot]		85	\Box	1	工			I	上				135	1		工					コ		
		36 37	Н		Н	-	Н	\dashv	\dashv	+	┨╏		86 87	+	+	+	╀	┝	+	╀	H	\vdash		136 137	-{:	_	╀	╄	Н	\vdash	+	4		
		38				П				丰	1		88	\sqsupset	\perp		上		土		Ħ.		1	138	1	土	土				\pm	1		•
	_	39 40	-	-	Н	Н	Н	\dashv	\dashv	+	4]		89 90	-	+	+	╀	L	╀	╂	Ц			139	1	1	+	L		\dashv	4	7		
		41			Ħ				\exists	土	<u>†</u>		91	士	士	士	士	H	\dagger	1	Н	-		140	+	+	+	\vdash	Н	-	+	\dashv		
,		42 43	Ц		Н	\Box	\Box	\Box	\dashv	\bot	┨ ┃		92	Ţ	Ţ	Ŧ	E	L	T	\top	口	\vdash		142	1	#	T		П	\Box	\downarrow	コ		
:		44	\vdash		Н	Н	\vdash	\dashv	\dashv	+	┪╢		93 94	\dashv	+	+	+	H	+	+	H	\vdash		143	+	+	+	⊢	⊣	-	+	\dashv		
		45			П	П	\Box	口	7	1]]		95	\sqsupset	\top	I			I	\Box				145	Ï	1	丰	匚	口		士]		
	\dashv	46 47	-	\dashv	Н	\dashv	┥	\dashv	+	+	╅╏		96 97	+	+	+	\vdash	L	+	╂┤	Н	H		146	4	+	+	H	Н	\dashv	+	\dashv		
		48	コ				コ	コ	\downarrow	丰	1 !		98	1	土	I	上		上	Ħ				148	j	士	土		Ħ	\exists	士	1		
		49 50	┥	ᅱ	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	+	+	┨╏		99 100	+	+	╁	H	L	+	H	\vdash	-		149 150	+	+	+	-	Н	+	+	\dashv		
					_	_	_				J			_		_		_	_		السا	_	ᅩ					4_4	Li					